


Skupština Crne Gore

**POSŁANIČKI KLUB**

Predsjednik

81000 Podgorica  
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 10

Ivan Brajović

 CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	18. 12. 2019. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	19-1/19-3/3
VEZA:	
EPA:	881 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

tel: 020/ 242 161

faks: 020/ 247 572

e-mail: klub.dps@skupština.me

Broj: \_\_\_\_\_

Datum, \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog zakona o radu, podnosimo sledeće amandmane:

### AMANDMAN 1

Članu 21 stav 3 riječi: „koje je osuđivano za djela seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe djece“ zamjenjuju se riječima: „koje je pravnosnažno osuđivano za krivična djela protiv polne slobode“.

U stavu 5 poslije riječi „roditelji“ zarez se zamjenjuje riječju „i“ a poslije riječi „usvojioci“ zarez i riječi: „staratelji i hranitelji“ brišu se.

U stavu 6 poslije riječi: „ne može da zasnuje radni odnos“ dodaju se riječi: „u privrednom društvu“ a ispred riječi: „u javnoj“ dodaje se zarez.

U stavu 7 poslije riječi: „ne može da zasnuje radni odnos“ dodaju se riječi: „u privrednom društvu“ a ispred riječi: „u javnoj“ dodaje se zarez.

### Obrazloženje

Staratelji i hranitelji se ne mogu smatrati članovima uže porodice iz razloga što se radi o fizičkim licima koja dobijaju licencu za obavljanje usluge porodičnog smještaja – hraniteljstva u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Takođe staratelj je lice, koje u skladu sa odredbama porodičnog zakona, obavlja poslove starateljstva koje utvrđuje Centar za socijalni rad kao organ starateljstva.

Istovremeno je izvršeno terminološko usklađivanje sa Krivičnim zakonikom i terminološko usklađivanje teksta.

### AMANDMAN 2

U članu 32 stav 4 poslije riječi „roditelji“ zarez se zamjenjuje riječju „i“ a poslije riječi „usvojioci“ zarez i riječi: „staratelji i hranitelji“ brišu se.

### Образложење

Staratelji i hranitelji se ne mogu smatrati članovima uže porodice iz razloga što se radi o fizičkim licima koja dobijaju licencu za obavljanje usluge porodičnog smještaja – hraniteljstva u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Takođe staratelj je lice koje u skladu sa odredbama porodičnog zakona obavlja poslove starateljstva koje utvrđuje Centar za socijalni rad kao organ starateljstva.

### AMANDMAN 3

U članu 47 stav 1 tačka 9 poslije riječi: „pravo na“ dodaju se riječi: „privremenu spriječenost za rad po osnovu održavanja trudnoće,“.

### Образложење

Terminološko usklađivanje teksta.

### AMANDMAN 4

U članu 50 stav 3 riječi „težim“ briše se.

### Образложење

Navedena izmjena se predlaže iz razloga terminološkog usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

### AMANDMAN 5

U članu 73 stav 2 riječ „rada“ zamjenjuje se riječju „dana“.

### Образложење

Tehnička korekcija.

### AMANDMAN 6

U članu 87 u stavu 4 poslije riječi „roditelji“ zarez se zamjenjuje riječju „i“ a poslije riječi „usvojioci“ zarez i riječi: „staratelji i hranitelji“ brišu se.

### Образложење

Staratelji i hranitelji se ne mogu smatrati članovima uže porodice iz razloga što se radi o fizičkim licima koja dobijaju licencu za obavljanje usluge porodičnog smještaja – hraniteljstva u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Takođe staratelj je lice koje u skladu sa odredbama porodičnog zakona obavlja poslove starateljstva koje utvrđuje Centar za socijalni rad kao organ starateljstva.

### AMANDMAN 7

U članu 108 u stavu 15 poslije riječi „pred“ dodaje se riječ „nadležnim“.

**Objasnenje**

Terminološko usklađivanje teksta.

**AMANDMAN 8**

Član 117 mijenja se i glasi: „Zaposleni ima pravo na zaštitu i zdravlje na radu, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu“.

**Objasnenje**

Terminološko usklađivanje teksta.

**AMANDMAN 9**

U članu 123 stav 3 riječi: „ djeteta s težim smetnjama u razvoju“ zamjenjuju se riječima: „djeteta sa smetnjama u razvoju“.

**Objasnenje**

Navedena izmjena se predlaže iz razloga terminološkog usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

**AMANDMAN 10**

U članu 125 stav 6 riječ „ težim“ briše se.

**Objasnenje**

Navedena izmjena se predlaže iz razloga terminološkog usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

**AMANDMAN 11**

U članu 128 stav 2 tačka 1 poslije riječi „nepoznatim“ zarez se zamjenjuje riječju „i“ a riječi: „ili je prema nalazu nadležnog centra za socijalni rad grubo zanemario staranje o djetetu“ brišu se.

U stavu 3 riječi: „i hraniteljskog“ brišu se.

**Objasnenje**

Predlaže se brisanje ovog dijela norme iz razloga što utvrđivanje da li neko grubo zanemaruje staranje o djetetu je u nadležnosti suda u postupcima ograničenja ili lišenja roditeljskog prava, a navedeno je pokriveno tačkom 2 istog stava.

Predlaže se brisanje iz razloga što se radi o fizičkom licu koji dobija licencu za obavljanje usluge porodičnog smještaja – hraniteljstva u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite, i u tom smislu ne postoji drugo lice na koje se može prenijeti pravo na hraniteljsko odsustvo.

#### **AMANDMAN 12**

U članu 132 stav 1 riječi: „jedan od zaposlenih roditelja“ zamjenjuje se riječima: „zaposleni roditelj“.

U stavu 2 riječi: „jedan od zaposlenih usvojlaca, staralaca ili hranitelja“ zamjenjuju se riječima: „zaposleni usvojlac, staralac ili hranitelj“.

#### **Objasnenje**

Tehnička korekcija.

#### **AMANDMAN 13**

U članu 135 riječi: „od dana usvojenja djeteta“ brišu se.

#### **Objasnenje**

Predlažemo brisanje navedenih riječi kako bi se obezbijedilo pravo usvojiteljima koji u momentu zasnivanja usvojenja nijesu bili u radnom odnosu, čime im se omogućava da ostvare pravo na usvojiteljsko odsustvo ukoliko bi zasnovali radni odnos nakon zasnivanja usvojenja a najkasnije do navršetka 8 godine djeteta.

#### **AMANDMAN 14**

U članu 136 riječi: „od dana potpisivanja ugovora o hraniteljstvu“ brišu se.

#### **Objasnenje**

Predlažemo brisanje navedenih riječi kako bi se obezbijedilo pravo hraniteljima koji u momentu potpisivanja ugovora o porodičnom smještaju – hraniteljstvu nijesu bili u radnom odnosu, čime im se omogućava da ostvare pravo na hraniteljsko odsustvo ukoliko bi zasnovali radni odnos nakon zaključenja ugovora o porodičnom smještaju – hraniteljstvu, a najkasnije do navršetka 8 godine djeteta.

#### **AMANDMAN 15**

U članu 147 stav 2 riječi: „disciplinske mjere“ zamjenjuju se riječima: „mjere za povredu radne obaveze“.

U stavu 11 riječi: „disciplinski postupak“ zamjenjuju se riječima: „postupak utvrđivanja odgovornosti“.

#### **Objasnenje**

Terminološko usklađivanje teksta.

**AMANDMAN 16**

U članu 148 stav 2 riječi: „disciplinske mjere“ zamjenjuju se riječima: „mjere za povrede radne obaveze“.

**Obrazloženje**

Terminološko usklađivanje teksta.

**AMANDMAN 17**

U članu 150 poslije riječi „izricanju“ riječ „disciplinske“ briše se, a riječi: „disciplinske mjere“ zamjenjuju se riječima: „mjere za povredu radne obaveze“.

**Obrazloženje**

Tehnička korekcija.

**AMANDMAN 18**

U članu 153 stav 1 poslije riječi „izrečena“ dodaju se riječi: „a nije započeto njeno izvršenje“.

**Obrazloženje**

Članom 146 propisano je da poslodavac za teže i lakše povrede radne obaveze može izreći novčanu kaznu u visini od 20% mjesečna zarade zaposlenog u trajanju 1 do 3 mjeseca, odnosno novčanu kaznu u visini od 20% do 30% mjesečne zarade u trajanju 1 do 4 mjeseca. Kako je očigledno da se novčana kazna u trajanju 1 do 3 odnosno 1 do 4 mjeseca ne može izvršiti u roku od 30 dana, predlaže se navedena izmjena člana.

**AMANDMAN 19**

U članu 172 stav 1 riječi: „disciplinskog postupka“ zamjenjuju se riječima: „postupka utvrđivanja odgovornosti“.

U stavu 1 tačka 2 alineja 4 mijenja se i glasi: „pravnosnažne odluke suda kojom je osuđen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja“.

**Obrazloženje**

Terminološko usklađivanje sa Krivičnim zakonikom.

**AMANDMAN 20**

U članu 180 stav 1 riječi: „iz člana 140 st. 1 i 6 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „iz člana 140 ovog zakona“.

**Obrazloženje**

Terminološko usklađivanje teksta.

#### **AMANDMAN 21**

U članu 208 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi: „u slučaju iz člana 38 stav 1 ovog zakona, u roku od pet dana od dana utvrđivanja nepravilnosti ili isteka ugovora o radu sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme (član 38 stav 2)“.

Tačka 12 mijenja se i glasi: „organizuje rad u dane državnih i vjerskih praznika, a o tome ne donese pisanu odluku i ne obavijesti zaposlene, sindikat kod poslodavca, inspekciju rada, u roku od tri dana prije početka rada (član 89 stav 3)“.

Tačku 13 mijenja se i glasi:

„13) ne isplati zaposlenom zaradu jednom mjesečno (član 105 stav 1);“.

Poslije tačke 13 dodaje se nova tačka koja glasi:

„14) prilikom isplate zarade, kao i u slučaju da nije bio u mogućnosti da isplati zaradu i naknadu zarade ili ih nije mogao isplatiti u cjelosti, ne uruči zaposlenom obračun zarade koji je isplatio ili je bio dužan da isplati (član 105 st. 2 i 3);“.

Tačka 17 mijenja se i glasi: „Odluku o otkazu ugovora o radu ne donese u formi rješenja i ne dostavi je zaposlenom (član 175)“.

U tački 18 poslije riječi „osiguranje“ dodaju se riječi: „u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa“.

Vrši se prenumeracija tačaka člana 208 stav 1.

#### **Objašnjenje**

Tehničko usklađivanje materijalnih odredbi sa kaznenim odredbama.

#### **AMANDMAN 22**

U članu 209 stav 1 tačka 12 riječi: „na njegov zahtjev“ brišu se.

Tačka 36 mijenja se i glasi:

„36) ne informiše sindikat, odnosno predstavnike zaposlenih jednom godišnje o pitanjima propisanim u članu 192 stav 1 ovog zakona;“.

Poslije tačke 36 dodaje se nova tačka koja glasi:

„37) ne obavijesti i ne dostavi akte sindikatu radi prisustvavanja sastancima organa poslodavca na kojima se razmatraju inicijative i predlozi sindikata, u roku od osam dana (član 192 stav 3);“.

Vrši se prenumeracija tačkaka člana 209 stav 1.

#### Obrazloženje

Tehničko usklađivanje materijalnih odredbi sa kaznenim odredbama.

#### AMANDMAN 23

U članu 210 vrši se numeracija stavova.

U članu 210 stav 2 riječi: „iz člana 114“ zamjenjuju se riječima: „iz čl. 112 i 114“.

#### Obrazloženje

Kako je povratno dejstvo propisano za član 114 Zakona o radu a imajući u vidu izmijenjeni član 112 to se povratno dejstvo odnosi i sva potraživanja iz člana 112.

#### AMANDMAN 24

Poslije člana 214 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 215

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, poslodavci su dužni da donesu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

Vrši se prenumeracija članova Predloga zakona.

#### Obrazloženje

S obzirom da je Predlogom zakona predviđena obaveza donošenja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za poslodavce koji imaju više od 10 zaposlenih potrebno je postaviti razuman rok kako bi uskladili svoje poslovanje.

Poslanici

dr Suad Numanović

Jovanka Laličić

dr Nedžad Drešević

Maja Bakrač